



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Unsay Kinahanglan Kong Buhaton Aron Maluwas? — Pagkinabuhi Niini · Mga Kasulatan sa KJV nga adunay mga Numero ni Strong

**PAGSABAK NIINI · ANG PAGLAKAW UBAN SA DIOS — MAGKAMANG, MAGLAKAW, MODAGAN,
MOHUMAN**

Unsay Kinahanglan Kong Buhaton Aron Maluwas — ang Patukoranan

PULONG SA PAGSUGOD

Ang pagkaluwas usa ka paglakaw una pa kini mahimong bisan unsa pa. Ang usa ka bata dili makatuon sa paglakaw sa usa lang ka adlaw. Una siya mokamang. Unya ang usa ka amahan mokupot sa iyang mga bukton ug motudlo sa unang mga lakang. Unya ang bata molakaw nga mag-inusara. Unya siya motubo, ug siya modagan. Ang usa nga modagan ug maayo modagan sa usa ka lumba. Ang lumba adunay katapusan. Sa katapusan usa ka korona ang nagpaabot. Ang paglakaw uban sa Dios sama niana. Ang pagtuon sa Pundasyon mitubag sa dakong pangutana, ug ang tubag mao gyud ang tubag sa mga apostoles: motuo, maghinulsol, magpabawtismo sa ngalan ni Jesu-Cristo, madawat ang gasa sa Espiritu Santo, ug unya magpadayon, magpabilin, ug maglahutay hangtod sa katapusan. Kini nga pagtuon magsugod sa punto diin ang tubag mahimong usa ka kinabuhi. Ang Gregong pulong alang sa naluwas mao ang sozo (G4982, to save), nga nagpasabot sa pagluwas, pagpanalipod, ug paghingpit. Ang Gregong pulong alang sa kaluwasan mao ang soteria (G4991, salvation), nga nagpasabot sa pagluwas ug kasegurohan. Ang karaan nga pulong Hebreohanon mao ang yeshuwah (H3444, salvation), ug ang ngalan ni Jesus nagdala niana gayud nga pulong sa sulod niini. Busa ang kaluwasan dili lang usa ka higayon. Kini mao ang Dios nga nagluwas sa usa ka tawo gikan sa sala ug kamatayon, ug unya naglakaw uban sa maong tawo sa tibuok dalan padulong sa balay. Kini nga pagtuon nagdala sa kaluwasan sa tibuok dalan: giunsa ang paglakaw sa naluwas nagsugod alang sa bag-ong natawo nga anak sa Dios, unsa ang buhaton sa kaluwasan adlaw-adlaw, giunsa kini paghatag sama sa usa ka sundalo sa kasundalohan sa Dios, ug giunsa paglahutay hangtod sa katapusan, diin ang korona sa kinabuhi gitagana.

TULO KA PANGUTANA NGA GITUBAG NINI NGA PAGTUON:

1. Giunsa pagsugod ang paglakaw sa naluwas, ug giunsa ang usa ka tawo pagkatawo ngadto sa pamilya sa Dios?
2. Unsa ang angay buhaton sa usa ka tawo mahitungod sa iyang kaluwasan adlaw-adlaw sa higayon nga siya nakabaton na niini?
3. Giunsa pagtapos ang lumba, ug unsay gitagana alang niadtong molahutay hangtud sa katapusan?

I. PAGKAMANG — GIUNSA PAGESUGOD ANG PAGLAKAW SA NALUWAS

(Ang akong kaugalingong hunahuna — ang matag lakaw magsugod sa ubos. Ang bag-ong natawo nga bata dili magdagan, siya gikugos, siya mihilak, ug siya moinom og gatas hangtud nga siya motubo. Ang Biblia naggamit niining sama nga hulagway alang sa tawo nga bag-o lang misunod sa ebanghelyo, busa magsugod sa ubos, magsugod sa gamay, ug pagsugod.)

A. Mga Buhat 2:38 Ug si Pedro nag-ingon ngadto kanila, “Paghinulsol kamo ug pagpabawtismo, ang matag usa kaninyo, sa ngalan ni Jesu-Cristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug makadawat kamo ug gasa sa Balaang Espiritu. **[G907 baptizo ■] [G3340 metanoeo ■]**

MAGHINULSOL KAMO + MAGPABAUTISMO ANG TAGSATAGSA KANINYO SA NGALAN NI JESUCRISTO → INYONG MADAWAT ANG GASA SA ESPIRITU SANTO.

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — kining bersikuloha mao ang ganghaan sa tibuok lakaw, ug kini ang una sa tulo ra ka bersikulo nga gidala niining pagtuon gikan sa Patukoranan. Ang Patukoranan mibukas niining ganghaan sa hingpit. Ang tanan sa ubos mao ang mahitabo human ang tawo makasulod niini.)

B. Roma 6:17 Apan salamat sa Dios! Kay kamo kaniadto mga sulugoon sa sala, apan gituman na ninyo gikan sa kasingkasing ang sumbanan sa pagpanudlo nga gihatag kaninyo. **[G5179 tupos ■] [G5219 hupakouo ■]** (18) Gihimo na kamong gawasnon gikan sa sala, ug nahimo na kamong mga sulugoon sa pagkamatarong.

KAMO MITUMAN GIKAN SA KASINGKASING NIADTONG PORMA SA DOKTRINA → GIPAHIGAWAS GIKAN SA SALA + NAHIMONG MGA ULIPON SA PAGKAMATARUNG.

C. Santiago 1:18 Gipili sa Dios ang paghatag sa kinabuhi nganhi kanato pinaagi sa pulong sa kamatuoran, aron nga mahisama kita sa unang abot taliwala sa iyang mga binuhat.

GIPILI SA DIOS ANG PAGHATAG SA KINABUHI NGANJI KANATO PINAAGI SA PULONG SA KAMATUORAN → ARON NGA MAHISAMA KITA SA UNANG ABOT TALIWALA SA IYANG MGA BINUHAT.

D. 1 Pedro 1:23 Natawo na kamo pag-usab, dili gikan sa madunot nga binhi, apan gikan sa dili madunot nga binhi, pinaagi sa pagkinabuhi ug pagpabilin sa pulong sa Dios. **[G3306 meno ■] [G313 anagennao ■]**

NATAWO NA KAMO PAG-USAB, DILI GIKAN SA MADUNOT NGA BINHI, APAN GIKAN SA DILI MADUNOT NGA BINHI → PINAAGI SA PAGKINABUHI UG PAGPABILIN SA PULONG SA DIOS.

(Akong kaugalingong hunahuna — tan-awa ang tag, G313, ug matod ni Strong ang anagennao nagpasabot nga matawo pag-usab. Ang bag-ong pagkatawo maoy tinuod nga pagkatawo, ug ang binhi niana nga pagkatawo mao ang pulong sa Dios. Kana nga binhi dili madunot, busa ang pagkatawo nga kini mohatag molungtad hangtod sa kahangtoran.)

E. 1 Pedro 2:2 Sama sa mga bata nga bag-ong natawo, naninguha sa lunsay nga espirituhanong gatas, aron nga pinaagi niini kamo motubo diha sa kaluwasan **[G837 auxano ■] [G1051 gala ■]**

SAMA SA MGA BATA NGA BAG-ONG NATAWO + NANINGUHA SA LUNSAY NGA ESPIRITUHANONG GATAS → ARON NGA PINAAGI NIINI KAMO MOTUBO DIHA SA KALUWASAN.

F. Galacia 4:6 Tungod kay kamo mga anak, ang Dios nagpadala sa Espiritu sa iyang Anak sa atong mga kasingkasing, ang Espiritu nga nagtawag, “Abba, Amahan.” **[G5 Abba ■]**

TUNGOD KAY KAMO MGA ANAK → ANG DIOS NAGPADALA SA ESPIRITU SA IYANG ANAK SA ATONG MGA KASINGKASING, ANG ESPIRITU NGA NAGTAWAG, “ABBA, AMAHAN.”

G. Roma 8:15 Kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon pag-usab aron nga mahadlok. Hinuon, kamo nakadawat sa espiritu sa pagkasinagop, diin makasangpit kita, “Abba, Amahan!”

[G5206 huiiothesia ■] (16) Ang Espiritu sa iyang kaugalingon magasaksi uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios.

HINUON, KAMO NAKADAWAT SA ESPIRITU SA PAGKASINAGOP, DIIN MAKASANGPIT KITA, "ABBA → ANG ESPIRITU SA IYANG KAUGALINGON MAGASAKSI UBAN SA ATONG ESPIRITU NGA KITA MGA ANAK SA DIOS.

(Ang akong kaugalingong hunahuna — ang una nga tingog sa usa ka bata mao ang paghilak, ug ang Espiritu Santo naghatag sa bag-ong natawo nga anak sa Dios sa mao gihapon nga una nga tingog, nga nagtuaw "Abba, Amahan". Ang Abba mao ang gamayng pulong sa usa ka gamayng bata nga nangayo sa amahan. Busa ang unang pag-ampo sa naluwas nga panaw kinahanglang tinuod, dili taas.)

H. Isaías 46:3 Paminaw kanako, panimalay ni Jacob, kamong tanan nga mga nahibilin sa panimalay ni Israel, nga akong gidala sa wala pa kamo nahimugso, ug gisabak. **[H4422 malat ■] [H5375 nasa ■]** (4) Bisan pa sa imong pagkatigulang ako mao siya, ug hangtod nga moputi na ang inyong buhok pas-anon ko kamo. Ako ang nagbuhat kaninyo ug dalhon ko kamo; Pas-anon ko kamo ug luwason.

GIDALA KO KAMO GIKAN SA TAGOANGKAN + GIYAYONGAN GIKAN SA SABAKAN → BISAN HANGTUD SA INYONG PAGKATIGULANG AKO MAOMAO GAYUD + AKONG YAYONGAN, UG LUWASON KO KAMO.

(Akong personal nga mga hunahuna — Nagsulti ang Dios dinhi isip usa nga nagsapnay sa usa ka bata. Gisapnay niya ang Israel gikan sa tagoangkan hangtod sa katigulangon. Ang kusog nga nagsapnay sa bag-ong tumutuo sa unang lakang mao usab ang nagsapnay sa tigulang nga tumutuo sa kataposang lakang.)

LAHI NGA PANAN-AW, MAO RANG USA KA TALAN-AWON — SAMARIA, ANG KAMINGAWAN, UG ANG BALAY NI CORNELIO

I. Mga Buhat 8:12 Apan sa dihang sila nagtuo kung unsa ang gisangyaw ni Felipe mahitungod sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios ug ang pangalan ni Jesu Cristo, sila nabawtismohan, babaye ug lalaki. **[G907 baptizo ■]**

MITOO SILA KANG FELIPE NGA NAGWALI SA MGA BUTANG MAHITUNGOD SA GINGHARIAN SA DIOS → NABAUTISMOHAN SILA, LALAKI UG BABAYE.

J. Mga Buhat 8:36 Sa ilang pagpadayon didto sa dalan, miabot sila diin adunay tubig; ang yunoko miingon, “Tan awa, adunay tubig diri; unsa man ang makapugong kanako nga magpabawtismo?” (37) (Ang pinaka maayo ug karaang kopya giwala ang Buhat 8: 37) Si Felipe miingon, “Kung ikaw mituo sa tibuok nimong kasingkasing, ikaw mahimong pagabawtismohan.” Ang taga-Etiopia mitubag, “Ako nagtuo nga si Jesu Cristo mao ang Anak sa Dios.” (38) Busa ang taga-Etiopia nagmando nga ang karwahe ipapahunong. Sila mituslob didto sa tubig, si Felipe ug ang yunoko, ug si Felipe nagbawtismo kaniya. (39) Sa dihang sila mihaw-as sa tubig, ang Espiritu sa Ginoo nagkuha kang Felipe; ang yunoko wala na makakita kaniya, ug milakaw siya sa iyang dalan nga nagmalipayon.

TAN-AWA, ANIA ANG TUBIG; UNSAY MAKAPUGONG KANAKO SA PAGPABAWTISMO? → SILANG DUHA NANAOG NGADTO SA TUBIG + IYANG GIBAWTISMOHAN SIYA → MILAKAW SIYA NGA NAGMAYA.

K. Mga Buhat 10:47 “Aduna bay makapugong sa tubig gikan niining mga tawhana aron sila dili mabawtismohan, kining mga tawhana nga nakadawat sa Balaang Espiritu ingon nga sama kanato?” **[G907 baptizo ■]** (48) Unya siya nagmando kanila nga magpabawtismo pinaagi sa ngalan ni Jesu-Cristo. Unya naghangyo sila kaniya nga magpabilin uban kanila sa pipila ka mga adlaw.

MAKABAWAL BA BAY BISAN KINSA SA TUBIG, NGA KINI SILA DILI PAGABAUTISMOHAN? → IYANG GISUGO SILA NGA PABAUTISMOHAN SA NGALAN SA GINOO.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — tulo ka mga talan-awon, tulo ka mga pundok, usa ka ganghaan. Sa Samaria usa ka tibuok siyudad nakadungog ug misugot, sa disyertong dalan usa ka magpapanaw nakadungog ug misugot, ug sa balay ni Cornelio usa ka pamilyang Hentil nakadungog ug misugot. Ang magpapanaw unya "mipadayon sa iyang panaw nga malipayon", busa ang giluwas nga paglakaw magsugod uban ang kalipay.)

II. PAGLAKAW — UNSAY BUHATON SA KALUWASAN ADLAW-ADLAW

(Ang akong kaugalingong hunahuna — ang bata anaa na sa iyang mga tiil, ug karon moabot ang paglakaw. Ang kaluwasan usa ka dalan nga lakwon matag adlaw, dili usa ka bahandi nga tipigan sa kaban ug tan-awon lamang usahay. Ang unang iglesia nagpuyo niini sa matag adlaw, ug ang mga pulong niini nga yugto nagpamatuod niini: magpadayon, maglakaw, magbuhat, magtipig, magpalandong, magtubo.)

A. Mga Buhat 2:42 Nagpadayon sila sa pagtuon sa gitudlo sa mga apostoles ug sa pagpanagtigom, sa pagpikas-pikas ug tinapay ug sa pag-ampo. **[G4342 proskartereo ■]**

SILA MAGPADAYON NGA MALIG-ON SA PAGTULON-AN SA MGA APOSTOLES + PAGPAKIG-AMBIT + PAGPIKAS-PIKAS SA TINAPAY + MGA PAG-AMPO.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — kini ang ikaduha sa tulo ka mga bersikulo nga gikuha gikan sa Pundasyon, ug kini ang adlaw-adlaw nga sumbanan sa tibuok yugto sa paglakaw. Ang giingon sa Strong's mao nga ang proskartereo (G4342, sa pagpadayon nga makanunayon) nagpasabot sa paghatag sa kaugalingon nga kanunay ngadto sa usa ka butang. Ang unang iglesya wala mobisita niini nga upat ka mga butang kondili nagpuyo diha kanila.)

B. Colosas 2:6 Ingon nga inyong gidawat si Cristo nga Ginoo, paglakaw diha kaniya. **[G950 bebaioo ■]** **[G4492 rhizoo ■]** (7) Pagtubo gayod kamo diha kaniya, pagpatukod ngadto kaniya, magmalig-on sa pagtuo sama sa gitudlo kaninyo, ug pagmadagaya-on sa pagpasalamat.

INGON NGA INYONG GIDAWAT SI CRISTO NGA GINOO, PAGLAKAW DIHA KANIYA → PAGTUBO GAYOD KAMO DIHA KANIYA + PAGPATUKOD NGADTO KANIYA.

C. Filipos 2:12 Busa unya, akong hinigugma, ingon nga kamo kanunay nagatuman, dili lamang diha sa akong atubangan apan karon mas labaw kung wala ako, trabahoa ang inyong kaugalingon nga kaluwasan uban sa kahadlok ug pagkurog. **[G1754 energoe ■]** **[G2716 katergazomai ■]** (13) Kay ang Dios mao ang nagapanglihok diha kaninyo nga mobuot ug mobuhat alang sa iyang kalipay.

BUHATA ANG INYONG KAUGALINGONG KALUWASAN UBAN ANG KAHADLOK UG PAGKUROG → KAY ANG DIOS MAO ANG NAGBUHAT DIHA KANINYO SA PAGBUOT UG SA PAGBUHAT.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — imong buhaton sa gawas ang gibuhat sa Dios sa sulod, ug ang Strong's nag-ingon nga ang katergazomai (G2716, buhaton hangtud sa kataposan) nagpasabot sa pagdala sa usa ka butang hangtud sa kataposan. Ang kaluwasan mao ang gasa sa Dios, gihatag pinaagi sa grasya, ug ang grasya nagpasabot sa dili-takos nga pabor sa Dios. Ang pagbuhat dili makapadaug sa gasa kondili nagadala niini ngadto sa kataposan, sama sa usa ka liso nga nahatag na apan kinahanglan gihapon itanom, bisibisan, ug tigumon sa ting-ani.)

D. Roma 6:11 Sa samang paagi, kinahanglan nga kamo usab moila sa inyong kaugalingon nga patay sa sala, apan buhi sa Dios diha kang Cristo Jesus. **[G3049 logizomai ■]**

SA SAMANG PAAGI, KINAHANGLAN NGA KAMO USAB MOILA SA INYONG KAUGALINGON NGA PATAY SA SALA → APAN BUHI SA DIOS DIHA KANG CRISTO JESUS.

E. Lucas 8:15 Apan ang mga liso nga nahulog sa maayong yuta, mao kadtong mga tawo nga, adunay tinuod ug maayong kasingkasing, paghuman nila ug pamati sa pulong, gitipigan nila kini ug nakapamunga nga adunay pagkamalahutayon. **[G2722 katecho ■]**

ANG MATINUD-ANON UG MAAYONG KASINGKASING + SA NAKADUNGOG SA PULONG, MOTIPIG NIINI → MOMUNGA UBAN ANG PAGPAILOB.

F. Mga Salmo 1:2 Apan ang iyang kalipay anaa sa balaod ni Yahweh, ug sa iyang balaod namalandong siya adlaw ug gabii. **[H1897 hagah ■]** (3) Sama siya sa usa ka kahoy nga natanom daplin sa kasapaan nga naghatag sa bunga niini sa iyang panahon, nga kansang mga dahon dili malaya; bisan unsa ang iyang buhaton magmauswagon.

ANG IYANG KALIPAY ANAA SA KASUGOAN SA GINOO + SA IYANG KASUGOAN SIYA MAGPAMALANDONG ADLAW UG GABII → SAMA SA KAHUY NGA GITANOM SA DAPIT SA MGA SUBA SA TUBIG.

G. Josue 1:8 Magasulti ka kanunay mahitungod niini nga basahon sa balaod. Magapamalandong ka niini sa adlaw ug sa gabii aron nga matuman mo ang tanan nga nahisulat niini. Unya magmauswagon ka ug magmalamposon. **[H1897 hagah ■]**

KINING BASAHON SA KASUGOAN DILI MOBIYA SA IMONG BABA + PAMALANDONGI KINI ADLAW UG GABII → UNYA IMONG PALAMBOON ANG IMONG DALAN.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — kang Josue miingon ang Dios, mamalandong ka sa basahon adlaw ug gabii, ug ang salmo nagaingon nga ang bulahan nga tawo nga nagapamalandong adlaw ug gabii sama sa usa ka kahoy nga natanom sa daplin sa mga suba sa tubig. Ang Strong's nag-ingon nga ang hagah (H1897, mamalandong) nagpasabot nga mag-agulo, magsulti sa hinay nga tingog. Busa ang pulong dili lang basahon pinaagi sa mga mata kondili gitipigan sa baba, buntag ug gabii, hangtud kini mogamot diha sa tawo.)

H. 1 Juan 1:7 Apan kung kita maglakaw diha sa kahayag ingon nga siya anaa sa kahayag, kita adunay panaghiusa sa matag-usa ug ang dugo ni Jesus nga iyang Anak naghinlo kanato gikan sa tanang sala.

[G2511 katharizo ■]

KON MAGLAKAW KITA SA KAHAYAG, SAMA NGA SIYA ANAA SA KAHAYAG → ADUNAY KITA PANAG-AMBIT SA USA UG USA + ANG DUGO NI JESU-CRISTO NGA IYANG ANAK MAOY NAGHINLO KANATO SA TANANG SALA.

(Akong personal nga mga hunahuna — Gipakita sa Patukoranan ang dugo nga naghugas sa makasasala didto sa ganghaan. Dinhi ang samang dugo nagpabiling limpyo sa maglalakaw sa dalan. Ang tawo nga naglakaw diha sa kahayag dili molakaw pagawas sa abot sa dugo.)

I. Hebreohanon 10:24 Atong hunahunaon kung unsaon pagdasig ang usag usa sa paghigugma ug sa maayong mga buhat. **[G3870 parakaleo ■] [G1997 episunagoge ■]** (25) Dili nato hunongon ang panagtigom, sama sa gibuhat sa pipila. Hinuon, awhaga pa ang usag usa, sama sa imong pagtan-aw sa nagkaduol na nga adlaw.

ATONG HUNAHUNAON ANG USA'G USA SA PAGDASIG SA GUGMA UG SA MAAYONG MGA BUHAT + DILI PAGSALIKWAY SA ATONG PAGTIGOM DUNGAN → LABI NA GAYUD, SA INYONG PAGKAKITA NGA NAGKADUOL ANG ADLAW.

J. 2 Pedro 3:18 Apan managtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo. Hinaot nga ang himaya maanaa kaniya karon ug sa walay kataposan. Amen!. **[G837 auxano ■]** **APAN MANAGTUBO DIHA SA GRASYA UG KAHIBALO SA ATONG GINOO UG MANLULUWAS NGA SI JESU-CRISTO.**

(Ang akong kaugalingong hunahuna — ang yugto sa paglakaw adunay yano nga porma, dawaton ug maglakaw, madungog ug tipigan, magpalandong adlaw ug gabii, magpabilin sa kahayag, magpabilin uban sa mga igsoon, motubo. Ang usa ka bata nga nagakaon matag adlaw ug naglakaw matag adlaw dili magpabilin nga bata. Karon ang paglakaw kusgan na, ug panahon na aron modagan.)

III. PAGDAGAN SA LUMBA — ITUGYAN KINI SAMA SA SUNDALO SA HUNAHUNA SA DIOS

(Ang akong kaugalingong hunahuna — karon ang lakaw mahimong lumba, ug ang lumba mahimong gubat. Ang paglaum sa kaluwasan mao ang helmet diha sa ulo sa sundalo, ug ang hinagiban sa kahayag mao ang iyang bisti alang sa adlaw nga anaa sa atubangan. Ang sundalo makig-away ug motugyan, ug ang Dios mao ang nagaluwas.)

A. Roma 13:11 Tungod niini, kamo nasayod sa takna, nga mao na kini ang takna alang kaninyo nga magmata gikan sa pagkatulog. Kay karon ang atong kaluwasan nagakaduol na kay sa dihang kita unang mituo. **[G3696 hoplon ■] [G4991 soteria ■]** (12) Ang kagabhion hapit na matapos, ug ang adlaw nagakaduol. Busa atong isalikway ang mga buhat sa kangitngit, ug atong isul-ob ang hinagiban sa kahayag.

KARON MAOY TAKNA SA PAGMATA GAWAS SA PAGKATULOG + KARON ANG ATONG KALUWASAN LABAW PA SA HADUOL KUMPARA SA PANAHOON NGA KITA MITUO → ISALIKWAY ANG MGA BUHAT SA KANGITNGIT + ISUL-OB ANG HINAGIBAN SA KAHAYAG.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — gipukaw ni Pablo ang magdadagan sama sa usa ka sundalo sa dili pa mabuntagon, ug gihatag niya ang katarungan sa pagbangon: ang atong kaluwasan mas duol na karon kay sa una nga nagtuo kita. Niining bersikulo, ang kaluwasan dili sa luyo sa magtutuo apan sa unahan, nga nagkaduol sa matag lakang. Ang usa ka tawo modagan sa mas kusog kon ang katapusan sa lumba nagsugod na madayag.)

B. 1 Mga Taga Tesalonica 5:8 Apan kay kita mga anak man sa adlaw, kinahanglan aduna kitay maayong hunahuna; ibutang nato ang taming dughan sa pagtuo ug gugma, ug ingon nga helmet, ang kasigurohan sa atong umaabot nga kaluwasan. **[G4991 soteria ■] [G4030 perikephalaia ■]** (9) Kay wala kita gitakda sa Dios nga makadawat kita sa iyang kapungot, kondili nga makadawat kita sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Jesu Cristo

PAGMATNGON + PAGESUL-OB SA KALASAG SA DUGHAN NGA MAO ANG PAGTUA UG GUGMA + UG SA PANGULO, ANG PAGLAUM SA KALUWASAN → ANG DIOS WALA MAGTAKDA KANATO PARA SA KAPUNGOT, KONDILI SA PAGBATON SA KALUWASAN PINAAGI SA ATONG GINOONG JESUCRISTO.

C. 1 Pedro 5:8 Pagmaigmat, pagmabinantayon. Ang inyong kaaway, nga mao ang yawa, sama sa nagangulob nga liyon nga naglibotlibot, nangita ug tukbonon. **[G436 anthistemi ■] [G1127 gregoreo ■]** (9) Barog batok kaniya. Pagmalig-on sa inyong pagtuo. Nasayod kamo nga managsama ang inyong mga pag-antos nga nadaog sa mga kaigsoonan sa kalibotan.

MAGMATNGON KAMO, MAGTUKAW KAMO + ANG INYONG KAAWAY NGA YAWA, SAMA SA NAGNGULNGULNG NGA LEON, NAGLAKAW LIBOT → BATOKI SIYA NGA MALIG-ON SA PAGTOO.

(Ang akong kaugalingong hunahuna — si Pablo nag-ingon, magmatngon, ug isul-ob ang hinagiban. Si Pedro nag-ingon, magmatngon, magbantay, kay ang kaaway nangita sa iyang tukbonon. Ang liyon nangita sa natulog, busa ang sundalo nga nagpabiling mata ug malig-on nga nagsukol diha sa pagtuo dili sayon nga tukbonon.)

D. 2 Timoteo 1:8 Busa ayaw kaulaw sa saksi mahitungod sa atong Ginoo, ni bisan sa akoo, Pablo, nga iyang priniso, apan makig-ambit ka sa mga pag-antos alang sa maayong balita pinaagi sa gahum sa Dios **[G2821 klesis ■] [G4982 sozo ■]** (9) nga nagluwas kanato ug nagtawag kanato sa balaan nga pagkatawag, dili pinaagi sa atong mga binuhatan, kondili pinaagi sa iyang kaugalingong plano ug grasya nga Iyang gihatag kanato diha kang Cristo Jesus sukad sa wala pa nagsugod ang panahon;

PAGPAKIG-AMBIT SA MGA PAGSAKIT TUNGOD SA EBANGHELYO → NGA MILUWAS KANATO, UG MITAWAG KANATO SA BALAAAN NGA PAGTAWAG + SUMALA SA IYANG KAUGALINGONG TUYO UG GRASYA.

E. Roma 1:16 Kay dili ko ikaulaw ang ebanghelyo, kay mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan alang sa kang bisan kinsa nga motuo, una sa mga Judio ug sa mga Griyego. **[G4991 soteria ■] [G1411 dunamis ■]**

WALA AKO MAULAW SA EBANGHELYO NI KRISTO → KINI MAO ANG GAHUM SA DIOS PARA SA KALUWASAN NGADTO SA TAGSATAGSA NGA MOTOO.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — ang hinagiban sa sundalo niini nga kasundalohan dili puthaw kondili ang ebanghelyo mismo, "ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan". Sa duha ka higayon si Pablo miingon nga wala siya maulaw, dili sa pagpamatuod mahitungod sa atong Ginoo, ug dili sa ebanghelyo ni Kristo. Dad-a ang ebanghelyo sa dayag, tungod kay ang ebanghelyo mao ang paagi nga ang kaluwasan moabot sa sunod nga tawo diha sa dalan.)

F. Exodo 14:13 Miingon si Moises ngadto sa mga katawhan, "Ayaw kamo kahadlok. Barog kamo nga lig-on ug tan-awa ang pagluwas nga ihatag ni Yahweh alang kaninyo karong adlaw. Tungod kay dili na gayod ninyo makita pag-usab ang mga Ehiptohanon nga inyong nakita karon. **[H3444 yeshuwah ■] [H3320 yatsab ■]**

AYAW KAHADLOK, BARUG NGA MALINAWON, UG TAN-AWA ANG KALUWASAN SA GINOO.

G. 2 Cronicas 20:17 Dili na kinahanglan nga makig-away pa kamo niini nga gubat. Barog kamo sa inyong mga nahimutangan, pabilin sa pagbarog, ug tan-awa ang pagluwas ni Yahweh kaninyo, Juda ug Jerusalem. Ayaw kahadlok ni kaluya. Panggawas kamo ugma batok kanila, kay si Yahweh uban kaninyo." **[H3444 yeshuwah ■]**

DILI KAMO KINAHANGLAN NGA MAKIG-AWAY NIINING GUBATA + BARUG KAMO NGA HILUM, UG TAN-AWA ANG KALUWASAN SA GINOO UBAN KANINYO + AYAW KAHADLOK.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — sa daplin sa dagat, si Moises miingon, "Barug lamang kamo, ug tan-awa ang kaluwasan sa GINOO", ug sa atubangan sa tulo ka mga kasundalohan ang hari sa Juda nakadungog sa mao gihapon nga sugo. Sa duha ka mga panagsangka, ang mga tawo kinahanglan gihapon nga molakaw, apan ang kaluwasan mismo maoy buhat sa Dios, dili buhat sa espada. Kana mao ang hinungdan nga ang pulong mao ang kaluwasan, ug dili suhol.)

H. Hebreohanon 10:38 Ang usa nga matarong magpuyo pinaagi sa pagtuo. Apan kung mobalik siya, dili na ako mahimuot kaniya." **[G4047 peripoiesis ■] [G5288 hupostello ■]** (39) Apan dili kita sama sa pipila niadtong mibalik sa pagkapukan. Hinuon, kita mao kadtong adunay pagtuo alang sa pagtipig sa atong mga kalag.

ANG MATARUNG MABUHI PINAAGI SA PAGTOO + KON MOSIBOG ANG BISAN KINSA, ANG AKONG KALAG WALAY KAHIMUOT KANIYA → KITA DILI SA MGA NAGASIBOG NGADTO SA PAGKAWALA, KONDILI SA MGA NAGATOO ALANG SA PAGLUWAS SA KALAG.

(Ang akong kaugalingong hunahuna — ang usa ka sundalo adunay usa lamang ka direksyon, sa unahan. Ang Strong's nag-ingon nga ang hupostello (G5288, mosibog) nagpasabot nga mokibang, mosibog. Ang sulat ngadto sa mga Hebreohanon nagbutang lamang ug duha ka pundok diha sa natad, busa dawata ang imong dapit matag buntag uban niadtong nagatuo alang sa "pagluwas sa kalag".)

I. Lucas 9:23 Giingnan niya silang tanan, "Kung kinsa kadtong gusto mosunod kanako, siya kinahanglan musalikway sa iyang kaugalingon, mupas-an sa iyang kaugalingon nga krus matag-adlaw, ug mosunod kanako. **[G4716 stauros ■]**

SIYA KINAHANGLAN MUSALIKWAY SA IYANG KAUGALINGON, MUPAS-AN SA IYANG KAUGALINGON NGA KRUS MATAG-ADLAW, UG MOSUNOD KANAKO.

J. Lucas 14:28 Kay kinsa kaninyo, nga nagplano sa pagtukod ug tore, dili ba una molingkod ug kwentahon ang kantidad aron mabana-bana kung naa bay igo nga kinahanglanon aron makumpleto kini? **[G1615 ekteleo ■] [G5585 psephizo ■]** (29) Kon dili, sa dihang iyang gibutang ang pundasyon ug dili siya makahimo sa paghuman niini, ang tanang makakita niini mosugod sa pagbiay-biay kaniya (30) sa pag-ingon, 'Kining tawhana nagsugod sa pagtukod apan dili makahimo sa paghuman.'

DILI BA UNA SIYA MOLINGKOD UG MAGBANABANA SA GASTO, KONG ADUNA BA SIYAY IGO ARON MAHUMAN KINI? → KINING TAWHANA MISUGOD PAGTUKOD, APAN WALA MAKAHUMAN.

(Akong kaugalingong hunahuna — ang Ginoo nangayo sa tibuok kinabuhi, adlaw-adlaw, ug siya nag-ingon nga hunahunaon una ang gasto sa dili pa magtukod. Ang usa ka torre nga gisugdan apan gibiyaan nga wala matapos magdala og pagbugalbugal, dili og puloy-anan. Hunahuna ang gasto, pas-ana ang krus adlaw-adlaw, ug mahimong tigtukod nga makahuman.)

K. Pinadayag 12:11 Ilang nabuntog siya pinaagi sa dugo sa nating karnero ug pinaagi sa pulong sa ilang pagpamatuod, kay wala nila higugmaa pag-ayo ang ilang kinabuhi, bisan pa sa kamatayon.

[G3528 nikao ■]

ILANG NABUNTOG SIYA PINAAGI SA DUGO SA NATING KARNERO UG PINAAGI SA PULONG SA ILANG PAGPAMATUOD + KAY WALA NILA HIGUGMAA PAG-AYO ANG ILANG KINABUHI, BISAN PA SA KAMATAYON.

L. Judas 1:20 Apan kamo, mga hinigugma, tukora ang inyong mga kaugalingon sa inyong labing balaang pagtuo, ug pag-ampo diha sa Balaang Espiritu. **[G5083 tereo ■]** (21) Padayon kamo sa inyong mga kaugalingon diha sa gugma sa Dios, ug paghulat sa kaluoy sa atong Ginoong Jesu-Cristo nga magdala kaninyo sa kinabuhing walay kataposan.

TUKORA ANG INYONG MGA KAUGALINGON SA INYONG LABING BALANG PAGTUO + UG PAG-AMPO DIHA SA BALANG ESPIRITU → PADAYON KAMO SA INYONG MGA KAUGALINGON DIHA SA GUGMA SA DIOS, UG PAGHULAT SA KALUOY SA ATONG GINOONG JESU-CRISTO NGA MAGDALA KANINYO SA KINABUHING WALAY KATAPOSAN.

(Akong personal nga mga hunahuna — tigumon ang mga sugo sa sundalo sa usa ka dapit: pagmatngon, isul-ob ang paglaum sa kaluwasan isip helmet, pagbantay, dad-a ang ebanghelyo nga walay kaulaw, ayaw pagbalik, ug pas-ana ang krus adlaw-adlaw. Nabuntog pinaagi sa dugo ni Jesus, nga gitawag nga Nating Karnero sa Dios, ug higugmaa siya labaw pa sa kinabuhi mismo. Ang lumba modagan hangtod sa linya, ug ang linya mao ang sunod.)

IV. ANG TAPUSANG LINYA — USA KA KALUWASAN NGA WALAY KATAPUSAN, UG ANG KOROSA SA KINABUHI

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — ang matag lumba adunay katapusan, ug kini nga katapusan dili usa ka pader kondili usa ka korona, usa ka trono, ug usa ka dakong panon sa katawhan. Ang kaluwasan nagsugod sa ganghaan, unya milakaw kini adlaw-adlaw, unya nakig-away kini sama sa usa ka sundalo. Karon natapos na kini, ug ang katapusan adunay ngalan diha sa kasulatan: "ang katapusan sa inyong pagtoo, bisan ang kaluwasan sa inyong mga kalag".)

A. Mateo 24:13 Apan siya nga molahutay hangtod sa kataposan maluwas. **[G5056 telos ■]**

[G5278 hupomeno ■]

ANG MOLAHUTAY HANGTUD SA KATAPUSAN → KANA MAOY MALUWAS.

(Ang akong kaugalingong hunahuna — kini ang ikatulong bersikulo nga gikuha gikan sa Patukoranan, ug ang labing gamay sa tulo. Matud sa Strong's, ang telos (G5056, katapusan) nagpasabot sa punto nga gipunting, ang tumong. Gigamit ni Pedro ang samang pulong duha ka bersikulo sa ubos, ug siya nagsulti kanato kon unsa ang katapusan.)

B. Hebreohanon 9:27 Sama nga ang matag tawo gimbut-an aron mamatay sa makausa ra, ug human niana moabot ang paghukom **[G4991 soteria ■]** (28) si Cristo usab, nga gihalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa tanan, mopakita sa ikaduha nga higayon, dili sa katuyoan nga atubangon ang sala, apan alang sa kaluwasan niadtong mapailobon nga nagpaabot alang kaniya.

SI CRISTO NAHALAD SA MAKAUSA SA PAGDALA SA MGA SALA SA DAGHAN → NGADTO KANILA NGA NAGAPAABOT KANIYA MOPAKITA SIYA SA IKADUHA NGA PANAHON NGA WALAY SALA NGADTO SA KALUWASAN.

(Akong personal nga mga hunahuna — sa unang higayon nga mianhi si Kristo, gipas-an niya ang sala. Sa ikaduhang higayon nga moabot siya, dad-on niya ang kaluwasan ngadto sa "kanila nga nagapaabot kaniya". Ang katapusan niini

nga lumba usa ka Persona nga magpakita, mao nga ang han-ay mao ang pagbantay, ug pagpaabot, ug pag-antos.)

C. 1 Pedro 1:8 Wala kamo makakita kaniya, apan gihigugma ninyo siya. Wala ninyo siya nakita karon, apan mituo kamo kaniya ug hilabihan ang inyong kalipay nga dili malitok, ang mahimayaong kalipay. **[G4991 soteria ■] [G5056 telos ■]** (9) Karon nadawat ninyo alang sa inyong kaugalingon ang resulta sa inyong pagtuo, ang kaluwasan sa inyong mga kalag.

KANG KINSA WALA NINYO MAKITA, GIHIGUGMA NINYO SIYA + UBAN SA PAGTUO, NAGAMAYA KAMO SA KALIPAY NGA DILI MAIPAHAYAG → NAGADAWAT SA KATAPUSAN SA INYONG PAGTUO, NGA MAO ANG KALUWASAN SA INYONG MGA KALAG.

(Akong personal nga mga hunahuna — tan-awa ang tag, G5056. Ang kataposan nga giantos sa usa ka tawo sa Mateo 24:13 ug ang kataposan nga nadawat sa usa ka tawo niini nga bersikulo usa ra ka pulong Griyego. Antos hangtod sa kataposan, ug ang kataposan nga gibutang sa imong mga kamot mao ang kaluwasan sa inyong mga kalag.)

D. Santiago 1:12 Bulahan ang tawo nga molahutay sa pagsulay, kay human siya makalahutay sa pagsulay, siya makadawat ug korona sa kinabuhi, nga gisaad niadtong nahigugma sa Dios.

[G4735 stephanos ■] [G5278 hupomeno ■]

BULAHAN ANG TAWO NGA MOLAHUTAY SA PAGSULAY → SIYA MAKADAWAT UG KORONA SA KINABUHI, NGA GISAAD NIADTONG NAHIGUGMA SA DIOS.

E. Mga Buhat 20:24 Apan wala nako hunahuna ang akong kinabuhi sa kung unsang paagi nga mas bililhon pa sa akong kaugalingon, aron mahingpit na ang akong lumba ug ang pag-alagad nga akong nadawat gikan kang Ginoong Jesus, sa pagsaksi sa ebanghelyo diha sa grasya sa Dios. **[G1408 dromos ■] [G5048 teleioo ■]**

WALAY BISAN USA NIINING MGA BUTANGA NGA MOPATANDOG KANAKO, WALA KO ISIP NGA HALANGDON ANG AKONG KINABUHI ALANG SA AKONG KAUGALINGON → AROD MAHUMAN KO ANG AKONG DALAN NGA MALIPAYON + AROD MAGPAMATUOD SA EBANGHELYO SA GRASYA SA DIOS.

(Akong personal nga mga hunahuna — timan-i kon giunsa pagsulti sa usa ka tighuman. Nangayo si Pablo nga mahuman niya ang iyang dalan uban ang kalipay, dili lamang ang makalahutay niini. Ang kataposang bahin sa dalan usa gihapon ka dalan sa pagwali, sa pagpamatuod sa ebanghelyo sa grasya sa Dios hangtod sa kataposan.)

F. Mga Buhat 20:32 Ug karon gipiyal ko na kamo sa Dios, ug ngadto sa pulong sa iyang grasya, nga mao ang makahimo kaninyo sa pagpa-uswag ug maghatag kaninyo sa kabilin taliwala sa tanang gilain.

[G2817 kleronomia ■] [G2026 epoikodomeo ■]

GITAGAA KO KAMO SA DIOS, UG SA PULONG SA IYANG GRASYA → MAKAHIMO SA PAGPATINDOG KANINYO + SA PAGHATAG KANINYO UG PANULONDON UBAN NIADTONG TANAN NGA GIBALAN.

G. Hebreohanon 5:8 Bisan tuod siya usa ka anak, nakat-onan niya ang pagkamasinugtanon gikan sa mga butang nga iyang giantos. **[G5219 hupakouo ■] [G4991 soteria ■] [G159 aitos ■]** (9) Nahingpit siya ug sa niini nga paagi nahimong hinungdan sa walay kataposang kaluwasan alang sa tanan nga nagtuman kaniya

BISAN TUOD SIYA ANAK, NAKAT-ONAN NIYA ANG PAGKAMASINUGTANON → NAHIMO SIYA NGA MAGBUBUHAT SA WALAY KATAPUSANG KALUWASAN NGANHA SA TANANG NANAGSUGOT KANIYA.

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — ang lakaw nga imong ginalakaw maoy usa ka lakaw nga nalakaw na kaniadto. Si Jesus nakakat-on sa pagkamasulundon pinaagi sa mga butang nga iyang giantos, ug tungod sa paghuman sa dalan siya nahimong magsusulat sa dayong kaluwasan. Ang bersikulo naghingalan kon kinsay makadawat niadtong kaluwasan, "ngadto sa tanang nagatuman kaniya".)

H. Isaias 45:17 Apan luwason ni Yahweh ang Israel pinaagi sa walay kataposan nga kaluwasan; dili na gayod kamo maulaw o mapakaulawan pag-usab. **[H8668 teshuwah ■] [H3467 yasha ■]**

APAN LUWASON NI YAHWEH ANG ISRAEL PINAAGI SA WALAY KATAPOSAN NGA KALUWASAN → DILI NA GAYOD KAMO MAULAW O MAPAKAULAWAN PAG-USAB.

I. Isaias 51:6 Iyahat ang inyong mga mata sa langit, ug tan-awa ang kayutaan, kay mahanaw ang kalangitan sama sa aso, magisi ang kalibotan sama sa panapton, ug mangamatay ang mga lumulopyo niini sama sa mga langaw. Apan ang akong kaluwasan magpadayon hangtod sa kahangtoran, ug ang akong pagkamatarong dili matapos sa pagpamuhat. **[H3444 yeshuwah ■]**

KAY MAHANAW ANG KALANGITAN SAMA SA ASO + MAGISI ANG KALIBOTAN SAMA SA PANAPTON → APAN ANG AKONG KALUWASAN MAGPADAYON HANGTOD SA KAHANGTORAN + UG ANG AKONG PAGKAMATARONG DILI MATAPOS SA PAGPAMUHAT.

(Akong kaugalingong hunahuna — tan-awa sa itaas, matod pa sa propeta, ug tan-awa ang mga langit mismo mahanaw sama sa aso. Unya paminawa kung unsa ang dili mahanaw: ang akong kaluwasan magpabilin hangtod sa kahangtoran. Ang butang nga gihatag kanimo sa ganghaan molungtad pa kay sa langit sa ibabaw sa imong ulo.)

J. Pinadayag 7:9 Human niini nga mga butanga mitan-aw ako, ug adunay dakong panon nga walay bisan usa nga makaihap—gikan sa tanang kanasoran, banay, katawhan, ug mga pinulongan—nanagbarog sa atubangan sa trono ug sa atubangan sa Nating Karnero. Nagsul-ob sila sa maputing bisti ug naggunit sa sanga sa palmera sa ilang mga kamot **[G4991 soteria ■]** (10) ug sila nagtawag uban sa lanog nga tingog: “Ang kaluwasan iya sa atong Dios nga naglingkod didto sa trono, ug sa Nating Karnero!”

USA KA DAKONG PANON, NGA WALAY TAWO NGA MAKAIHAP, GIKAN SA TANANG KANASURAN + NAGTINDOG SA ATUBANGAN SA TRONO, UG SA ATUBANGAN SA NAK-NAK → NAGSINGGIT SA MALANTUGNON NGA TINGOG, NGA NAG-INGON, LUWAS SA ATONG DIOS.

K. Pinadayag 7:13 Unya usa sa mga kadagkoan nangutana kanako, “Kinsa man kining gisul-oban ug maputi nga mga bisti, ug diin man sila gikan? **[G4150 pluno ■]** (14) Ako miingon kaniya, “Sir, nasayran mo na,” ug miingon siya kanako, “Mao kini ang usa sa mga nakalingkawas sa Dakong Kagul-anan. Gilabhan nila ang ilang mga bisti ug nahimo kining puti sa dugo sa Nating Karnero.

KINI SILA MAO ANG NANGAGULA SA DAKONG KAGUL-ANAN → NANGLABA SA ILANG MGA BISTI, UG GIPAPUTI KINI DIHA SA DUGO SA NATING KARNERO.

L. Pinadayag 7:17 Kay ang Nating Karnero sa taliwala sa trono mao ang ilang magbalantay, ug siya ang magagiya kanila sa mga tuboran sa tubig sa kinabuhi, ug ang Dios magapahid sa matag luha gikan sa ilang mga mata.”

KAY ANG NATING KARNERO SA TALIWALA SA TRONO MAO ANG ILANG MAGBALANTAY → UG ANG DIOS MAGAPAHID SA MATAG LUHA GIKAN SA ILANG MGA MATA.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — ang katapusang talan-awon sa paglakaw usa ka pamilya nga dili maihap, gikan sa tagsatagsa ka nasod, nagtindog atubangan sa trono. Ang usa ka pulong nga gisinggit sa tibuok panon nga daghan mao ang KALUWASAN. Gihugasan nila ang ilang mga bisti aron mahimong maputi diha sa dugo ni Jesus, nga gitawag nga Nating Karnero sa Dios, ug ang kamot mismo sa Dios mopahid sa ilang mga luha.)

BABA SA DUHA

1 Pedro 1:5 Gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo, alang sa kaluwasan nga andam ipadayag sa kataposang panahon. **[G4991 soteria ■]**

GIPANALIPDAN KAMO SA GAHOM SA DIOS PINAAGI SA PAGTUE → ALANG SA KALUWASAN NGA ANDAM IPADAYAG SA KATAPOSANG PANAHO.

2 Timoteo 1:12 Tungod niini nga hinungdan nag-antos sad ako niining mga butanga: apan wala ako maulaw; kay nakaila ako kaniya nga akong gituohan, ug ako nakombinsi nga iyang ampingan kadtong akong gipiyal kaniya hangtod moabot ang adlaw. **[G5442 phulasso ■]**

KAY NAKAILA AKO KANIYA NGA AKONG GITUOHAN → UG AKO NAKOMBINSI NGA IYANG AMPINGAN KADTONG AKONG GIPIYAL KANIYA HANGTOD MOABOT ANG ADLAW.

Judas 1:24 Karon ngadto sa usa nga makapalikay kaninyo gikan sa pagkapandol, ug maoy hinungdan nga kamo magtindog sa atubangan sa iyang mahimayaon nga presensya, nga walay ikasaway ug uban sa dakong kalipay **[G679 aptaistos ■]**

ABLE SA PAGBANTAY KANIMO SA PAGKAHULOG + SA PAGHATAG KANIMO NGA WALAY IKASAWAY SA ATUBANGAN SA IYANG HIMAYA UBAN SA DAKONG KALIPAY.

2 Corinto 13:1 Mao na kini ang ikatulo nga higayon nga moanha ako kaninyo. “Ang matag pasangil kinahanglan nga matuman pinaagi sa pagpamatuod sa duha o sa tulo ka mga saksi.” **[G3144 martus ■]**
ANG MATAG PASANGIL KINAHANGLAN NGA MATUMAN PINAAGI SA PAGPAMATUOD SA DUHA O SA TULO KA MGA SAKSI.

(Akong personal nga mga hunahuna — tulo ka mga saksi ang nagbarog sa daplin niining dalana, ug ang matag usa nagaingon sa managsamang pulong: gitipigan. Si Pedro nag-ingon nga gitipigan pinaagi sa gahum sa Dios, si Pablo nag-ingon nga gitipigan alang niadtong adlaw, ug si Judas nag-ingon nga gitipigan aron dili mahulog. Sa baba sa duha o tulo ka mga saksi mapamatud-an ang butang: ang Dios nga nagmando kanimo sa pagpadayon mao usab ang nagatipig kanimo samtang ikaw nagapadayon.)

ANG ANINO UG ANG KATUMANAN

(Akong kaugalingong hunahuna — ang landong sa yuta may tinuod nga hulagway, apan ang hulagway lamang dili makapahibalo kanimo kon unsa ang nagpahamtang niini hangtod nga ang kahayag magpakita kanimo sa butang mismo. Ang mga hulagway sa Daang Tugon mao ang tinuod nga mga landong nga gipahamtang sa tinuod nga lawas, ug ang lawas iya ni Cristo, bisan ang landong dili gayod ang mismong hulagway sa butang (Colosas 2:17, Hebreo 10:1). Busa dili gayod kita magtukod ug pagtulon-an nga nakabase lamang sa usa ka landong, ug tawgon lamang nato ang usa ka butang nga landong kon ang kahayag sa Bag-ong Tugon nakapakita na kanato sa lawas nga nagpahamtang niini.)

Shadow Exodo 14:30 Busa giluwat ni Yahweh ang Israel nianang adlaw gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon, ug nakita sa mga Israelita nga nangamatay na ang mga Ehiptohanon ngadto sa baybayon. **[H3467 yasha ■]**

BUSA GILUWAS NI YAHWEH ANG ISRAEL NIANANG ADLAW GIKAN SA KAMOT SA MGA EHIPTOHANON.

Shadow Exodo 15:2 Si Yahweh ang akong kusog ug ang awit, ug siya ang akong kaluwasan. Mao kini ang akong Dios, ug dayegon ko siya, ang Dios sa akong amahan, ug ituboy ko siya. **[H3444 yeshuwah ■]**
SI YAHWEH ANG AKONG KUSOG UG ANG AWIT + UG SIYA ANG AKONG KALUWASAN.

Fulfillment 1 Corinto 10:1 Buot ko nga makahibalo kamo, mga igsoon, nga ang tanan natong mga amahan nailalom sa panganod ug ang tanan milabang sa dagat. **[G907 baptizo ■]** (2) Ang tanan gibawtismohan ni Moises ngadto sa panganod ug didto sa dagat

ANG TANAN NATONG MGA AMAHAN NAA SA ILALOM SA PANGAWAN, UG ANG TANAN MILATAS SA DAGAT → NABAWTISMOHAN SILANG TANAN NGADTO KANG MOISES DIHA SA PANGAWAN UG SA DAGAT.

Fulfillment 1 Corinto 10:11 Karon kining mga butanga nahitabo kanila isip mga panag-ingnan alang kanato. Kini nahisulat alang sa pagpanudlo kanato—alang kanato diin ang kataposan sa mga katuigan miabot. **[G3559 nouthesia ■]**

KINING TANANG BUTANGA NAHITABO KANILA AGI UG PANIG-INGNAN → GISULAT ALANG SA ATONG PAGTUDLO.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — ang Israel migawas sa Ehipto ubos sa dugo sa nating karnero sa pagsaylo, unya milatas sa tubig sa dagat, unya nag-awit, "siya nahimo nga akong kaluwasan", ug unya milakaw padulong sa yutang saad uban ang tinapay gikan sa langit alang sa matag adlaw. Kanang dalana nagdala sa samang porma sa ganghaan, sa paglakaw, sa lumba, ug sa linya sa kataposan niini nga pagtuon, ug si Pablo nag-ingon nga kining mga butanga gisulat alang sa atong pagpahimangno (1 Corinto 10:11). Ang kahayag nagpakita na sa lawas.)

PAGSIRA

Tito 2:11 Tungod kay ang grasya sa Dios gipakita man sa tanang mga tawo. Kini mobansay kanato sa pagdumili sa dili pagkadiosnon ug sa kalibotanon nga mga pagbati. **[G4992 soterios ■]**

[G5485 charis ■] (12) Kini mobansay kanato sa pagpuyo nga maalamon, pagkamatarong, ug sa diosnon nga mga paagi niining panahona (13) samtang kita nagahulat sa unahan aron modawat sa atong mahimayaon nga paglaom, ang pagpadayag sa himaya sa atong bantugang Dios ug Manluluwas nga si Cristo Jesus.

TUNGOD KAY ANG GRASYA SA DIOS GIPAKITA MAN SA TANANG MGA TAWO → ANG PAGPADAYAG SA HIMAYA SA ATONG BANTUGANG DIOS UG MANLULUWAS NGA SI CRISTO JESUS.

2 Timoteo 4:18 Ang Ginoo magluwas kanako gikan sa matag dautan nga buluhaton ug magluwas kanako alang sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. **[G4982 sozo ■]**

ANG GINOO MOLUWAS KANAKO GIKAN SA TANANG DAOTANG BUHAT → UG MAGATAGO KANAKO NGADTO SA IYANG HARIANONG GINGHARIAN SA LANGIT.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — ang paglakaw nagdagan gikan sa paghilak sa bag-ong natawo nga "Abba, Amahan", latas sa adlaw-adlaw nga paglakaw, latas sa lumba sa sundalo, ngadto sa korona sa kinabuhi diha sa linya. Tan-awa ang tag, G4982, tungod kay ang pulong preserve niining kataposang saad mao ang sozo, ang mismong pulong alang sa luwas (2 Timoteo 4:18). Ang Ginoo nga nagluwas kanimo sa ganghaan magaluwas kanimo hangtod sa iyang langitnong gingharian, busa padayon sa paglakaw, ug humana.)

PRACTICE QUIZ

1. 1 Pedro 2:2 — Ingon nga mga bag-ong natawo nga masuso, tinguhaa ang lunsay nga gatas sa pulong, aron kamo:

- a) motubo sa grasya
- b) motubo pinaagi niini
- c) maglakaw diha sa kahayag

2. Mateo 24:13 — Apan siya nga molahutay hangtud sa katapusan, kana siya:

- a) gitipigan pinaagi sa gahum sa Dios
- b) giluwat
- c) naluwas

3. Filipos 2:12 — hulmaha ang inyong kaugalingong kaluwasan uban sa:

- a) kalipay nga dili masaysay
- b) kahadlok ug pagpangurog
- c) pagtuo ug gugma

1 Tesalonica 5:8 — Apan kita, nga iya sa adlaw, magmapahataslon, isul-ob ang taming sa dughan sa pagtuo ug gugma; ug alang sa salok,

- a) ang paglaom sa kaluwasan
- b) kaluwasan nga andam ipadayag
- c) ang hinagiban sa kahayag

5. Hebreo 10:39 — Apan kita dili kabahin niadtong nanagpanibug ngadto sa pagkalaglag; kondili kabahin niadtong nanagtoo ngadto sa:

- a) ang kaluwasan sa inyong mga kalag
- b) ang katapusan sa inyong pagtoo
- c) ang pagluwas sa kalag

6. Isaias 51:6 — kay ang mga langit mangahanaw sama sa aso, ug ang yuta madaan sama sa bisti, ug ang mga nagpuyo niini mangamatay sa samang paagi: apan ang akong kaluwasan mahimo nga:

- a) hangtod sa hangtod
- b) kalibutan nga walay katapusan
- c) sa kahangturan

7. 1 Pedro 1:9 — Nga nakadawat sa katapusan sa inyong pagtuo, nga mao:

- a) ang purongpurong sa kinabuhi
- b) ang kaluwasan sa inyong mga kalag
- c) ang pagluwas sa kalag

TUBAG: 1-b · 2-c · 3-b · 4-a · 5-c · 6-c · 7-b

GIUNSA PAGKASANGA KINI NGA PAGTUON

→ GIUNSA PAGDALA SA LANDONG ANG KAHAYAG: ANG ISRAEL MIGAWAS PINAAGI SA DUGO UG LATAS SA DAGAT, UG SI PABLO NAG-INGON NGA ANG MGA AMAHAN "GIBAUTISMOHAN SILANG TANAN NGADTO KANG MOISES DIHA SA PANGANOD UG DIHA SA DAGAT" (1 CORINTO 10:1-2). ANG DALAN PAGAWAS SA PAGKAULIPON MAO ANG LANDONG SA DALAN SA KALUWASAN, ANDAM NA ALANG SA KAUGALINGON NIINING PAGTUON.

→ GIUNSA PAGPATIN-AW SA BAG-ONG TUGON NIINI: DIDTO SA DAGAT ANG SUGO MAO, "BAROG KAMO NGA MALINAWON, UG TAN-AWA ANG KALUWASAN NI JEHOVA" (EXODO 14:13). SA EBANGHELYO ANG MAO GIHAPONG KALUWASAN KARON GINAPADALA NGADTO SA TIBUOK KALIBUTAN: "KINI MAO ANG GAHUM SA DIOS ALANG SA KALUWASAN SA TANAN NGA NAGATUO" (ROMA 1:16).

→ GIUNSA PAGKAHINUNGANON ANG MGA PULONG: ANG "KATAPUSAN" SA MATEO 24:13 UG ANG "KATAPUSAN" SA 1 PEDRO 1:9 USA LAMANG KA GRIYEGO NGA PULONG (G5056 TELOS). ANG KATAPUSAN NGA GIANTUS SA USA KA TAWO MAO ANG KATAPUSAN SA PAGTUO, ANG KALUWASAN SA KALAG.

→ SA UNSANG PAAGI KINI MOABOT NGADTO SA KAHANGTURAN: ANG MGA LANGIT MANGAHANAW SAMA SA ASO, "APAN ANG AKONG KALUWASAN MAGAPADAYON SA WALAY KATAPUSAN" (ISAIAS 51:6), UG ANG ISRAEL MALUWAS "PINAAGI SA KALUWASAN NGA WALAY KATAPUSAN" (ISAIAS 45:17).

→ DALAN SA KUNeho: ANG DAKONG PANON NGA NAGSUL-OB OG PUTI NGA MGA BISTI (PINADAYAG 7:9) MAGBUKAS NGADTO SA KOMBIRA SA KASAL SA KORDERO, DIIN ANG LINO NGA PINO MAO "ANG PAGKAMATARONG SA MGA SANTOS" (PINADAYAG 19:8).

→ POSIBLE NGA PAGPADAYAG: ANG AWIT DIDTO SA DAGAT NAGAINGON NGA "SIYA NAHIMO NGA AKONG KALUWASAN", UG ANG KALUWASAN DIDTO MAO ANG YESHUWAH (H3444) (EXODO 15:2). ANG NGALAN NI JESUS NAGGIKAN SA HEBREOHANONG NGALAN NGA YEHOSHUA (H3091), ANG GINOO MAO ANG KALUWASAN. UG ANG ANGHIL MIINGON, "PAGAHINGANLAN MO ANG IYANG NGALAN SI JESUS: KAY SIYA MAGALUWAS SA IYANG KATAWOHAN GIKAN SA ILANG MGA SALA" (MATEO 1:21). ANG NGALAN SA MANLULUWAS MAO ANG AWIT SA MGA NALUWAS.

MGA YAWING PULONG SA GRIEGO

"naluwás" — **G4982 sozo** — pagluwas; pagpagawas; pagpanalipod; paghingpit

"apan siya nga molahutay hangtud sa katapusan, siya maluwas"

"kaluwasan" — **G4991 soteria** — pagluwas; kaluwasan; pagpahilayo

nga magadawat sa tumong sa inyong pagtoo, bisan ang kaluwasan sa inyong mga kalag

"manluluwas" — **G4990 soter** — usa ka manluluwas; usa ka manunubos

atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo

"natawo pag-usab" — **G313 anagennao** — manganak pag-usab; matawo pag-usab

natawo pag-usab, dili gikan sa binhi nga madunot, kondili sa dili madunot

"motubo" — **G837 auxano** — motubo; modaghan

"tinguhaa ang lunsay nga gatas sa pulong, aron nga pinaagi niini kamo motubo"

"nagpadayon nga malig-on" — **G4342 proskartereo** — mopadayon sa; maghulat sa; magpadayon sa

ang upat ka mga butang nga gipadayon sa unang iglesia matag adlaw

"buhaton" — **G2716 katergazomai** — pagbuhat sa hingpit; pagtuman; paghimo

hugosa ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog

"mabinantayon" — **G1127 gregoreo** — magpabiling magmata; magbantay

pagmatngon, pagbantay, kay ang inyong kaaway naglakaw libot

"mosibog" — **G5288 hupostello** — mokibang; mosibog

"dili kita kabahin niadtong mosibog padulong sa pagkalaglag"

"pagluwas" — **G4047 peripoiesis** — usa ka pagpanalipod; usa ka pagpanag-iya; usa ka gipalit nga kabtangan

kanila nga nagatuo alang sa kaluwasan sa kalag

"lumós" — **G5278 hupomeno** — magpabilin ilalom; magpas-an; molahutay

"bulahan ang tawo nga makalahutay sa pagsulay"

"katapusan" — **G5056 telos** — ang kataposan; ang punto nga gipunting; ang tumong

"molahutay hangtod sa kataposan," ug modawat sa kataposan sa inyong pagtuo

"korona" — **G4735 stephanos** — usa ka korona; ang purongpurong sa mananaog

siya magadawat sa purongpurong sa kinabuhi

"humanon" — **G5048 teleioo** — pagkompleto; paghuman; paghingpit

aron matapos ko ang akong dalagan uban ang kalipay

“**kurso**” — **G1408 dromos** — usa ka lumba; usa ka dalaganaan
ang dalan nga gihuman ni Pablo uban ang kalipay

“**magsusulat**” — **G159 aition** — ang hinungdan; ang tinubdan
"ang magbubuhay sa kaluwasan nga walay katapusan alang sa tanan nga nagatuman kaniya"

“**Tipigan**” — **G5432 phroureo** — sa pagbantay; sa pag-atiman; sa pagbantay ingon sa usa ka garison
"gibantayan pinaagi sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan"

“**nadaog**” — **G3528 nikao** — pagsakop; pagdaug; pagbaton sa kadaugan
gidaug nila siya pinaagi sa dugo sa Cordero

(Akong kaugalingong hunahuna — matikdi kung giunsa pagbuhay ang pulong. Matod ni Strong ang soteria (G4991, kaluwasan) nagagikan sa soter (G4990, manluluwas), ug ang soter nagagikan sa sozo (G4982, pagluwas). Ang kaluwasan nagsalig sa usa ka Manluluwas, ug ang tibuok pulong maoy usa ka Persona nga nagalihok.)

MGA YAWING PULONG SA HEBREOHANON

“**kaluwasan**” — **H3444 yeshuwah** — usa ka butang nga naluwas; pagluwas; kaluwasan
ang GINOO nahimong akong kaluwasan

“**naluwas**” — **H3467 yasha** — pagluwas; pagpahigawas; maluwas
busa giluwat sa GINOO ang Israel niadtong adlaw

“**kaluwasan**” — **H8668 teshuwah** — paglukat; pagluwas; kaluwasan
naluwas diha sa GINOO uban sa walay katapusan nga kaluwasan

“**magbarug nga hilom**” — **H3320 yatsab** — pagbutang sa kaugalingon; pagbarog nga malig-on;
pagpakita sa kaugalingon
barog nga malig-on, ug tan-awa ang kaluwasan sa GINOO

“**mamalandong**” — **H1897 hagah** — mag-agulo; maghinay-hinay pagsulti; mamalandong
"sa iyang Kasugoan nagapalandong siya sa adlaw ug sa gabii"

“**gidala**” — **H5375 nasa** — mopas-an; modala; magyayong
gidala gikan sa tagoangkan, ug bisan hangtud sa katigulangon

“**luwason**” — **H4422 malat** — mokalagiw; magluwas; magtipig
Ako maoy modala, ug maoy magaluwas kaninyo

“**Joshua**” — **H3091 Yehowshuwa** — ang GINOO mao ang kaluwasan; Jehovah-naluwas ■
ang Hebreohanong ngalan nga gikan niini ang ngalan ni Jesus

(Akong personal nga mga hunahuna — ang yeshuwah (H3444, kaluwasan) mao ang pulong nga giawit sa Israel didto sa dagat. Ang ngalan nga Jesus nagagikan sa Hebreohanong ngalan nga Yehoshua (H3091), nga nagpasabot nga ang GINOO mao ang kaluwasan. Ang manolunda naghiusa sa ngalan ug sa kahulogan sa usa ka pahayag, "ug pagahinganlan mo ang iyang ngalan si JESUS; kay siya magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala" (Mateo 1:21).)

SOURCES & CREDITS

Scripture: Cebuano Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).